

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	6191	(@ad< "20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378. ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231. ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311. ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325. ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/331. ccls. or 370/335.ccls. or 370/337.ccls. or 370/338. ccls. or 370/342.ccls. or 370/349.ccls. or 370/350. ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/389. ccls. or 370/392.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/349.ccls. or 370/401.ccls. or 370/402. ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428. ccls. or 370/441.ccls. or 370/349.ccls. or 370/465. ccls. or 370/468.ccls. or 370/352.ccls. or 370/389. ccls. or 370/455.ccls. or 370/501.ccls. or 370/503. ccls. or 375/E1.ccls. or 375/009.ccls. or 375/024. ccls. or 375/130.ccls. or 375/146.ccls. or 375/152. ccls. or 375/211.ccls. or	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/05 17:34

		375/267.ccls. or 375/343. ccls. or 375/347.ccls. or 379/93.ccls. or 380/2.ccls or 380/270.ccls or 380/282.ccls OR 424/439.ccls. or 455/13. ccls. or 455/25.ccls. or 455/69.ccls. or 455/231.ccls. or 455/343.ccls. or 455/403. ccls. or 455/406.ccls. or 455/408.ccls. or 455/410. ccls. or 455/411.ccls. or 455/414.ccls. or 455/417. ccls. or 455/422.ccls. or 455/424.ccls. or 455/426. ccls. or 455/432.ccls. or 455/435.ccls. or 455/436. ccls. or 455/442.ccls. or 455/446.ccls. or 455/452. ccls. or 455/453.ccls. or 455/461.ccls. or 455/466. ccls. or 455/450.ccls. or 455/502.ccls. or 455/522. ccls. or 455/528.ccls. or 455/550.ccls. or 455/553. ccls. or 455/558.ccls. or 455/561.ccls. or 455/566. ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.)			
S2	1	"10571606"	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON 2009/02/08 11:33

S3	12	@ad<"20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "252"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311.ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325.ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/331.ccls. or 370/335.ccls. or 370/337.ccls. or 370/338.ccls. or 370/342.ccls. or 370/349.ccls. or 370/350.ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/389.ccls. or 370/392.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395.ccls. or 370/349.ccls. or 370/401.ccls. or 370/402.ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.ccls. or 370/441.ccls. or 370/349.ccls. or 370/465.ccls. or 370/468.ccls. or 370/352.ccls. or 370/389.ccls. or 370/455.ccls. or 370/501.ccls. or 370/503.ccls. or 375/E1.ccls. or 375/009.ccls. or 375/024.ccls. or 375/130.ccls. or 375/146.ccls. or 375/152.ccls. or 375/211.ccls. or 375/267.ccls. or 375/343.ccls. or 375/347.ccls. or 379/93.ccls. or 380/2.ccls or 380/270.ccls or 380/282.ccls OR 424/439.ccls. or 455/13.ccls. or 455/25.ccls. or	US PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 13:44
----	----	---	-----------------------	-----	----	---------------------

		455/69.ccls. or 455/231.ccls. or 455/343.ccls. or 455/403. ccls. or 455/406.ccls. or 455/408.ccls. or 455/410. ccls. or 455/411.ccls. or 455/414.ccls. or 455/417. ccls. or 455/422.ccls. or 455/424.ccls. or 455/426. ccls. or 455/432.ccls. or 455/435.ccls. or 455/436. ccls. or 455/442.ccls. or 455/446.ccls. or 455/452. ccls. or 455/453.ccls. or 455/461.ccls. or 455/466. ccls. or 455/450.ccls. or 455/502.ccls. or 455/522. ccls. or 455/528.ccls. or 455/550.ccls. or 455/553. ccls. or 455/558.ccls. or 455/561.ccls. or 455/566. ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (manag \$9 buffer)			
S6	39	(@ad<"20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/. clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/. clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/. clas. or "3\$2"/.clas. or "4 \$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378. ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON 2009/02/08 13:52

ccls. OR 370/252.ccls. or
370/310.ccls. or 370/311.
ccls. or 370/315.ccls. or
370/320.ccls. or 370/325.
ccls. or 370/328.ccls. or
370/329.ccls. or 370/331.
ccls. or 370/335.ccls. or
370/337.ccls. or 370/338.
ccls. or 370/342.ccls. or
370/349.ccls. or 370/350.
ccls. or 370/352.ccls. or
370/354.ccls. or 370/389.
ccls. or 370/392.ccls. or
370/394.ccls. or 370/395.
ccls. or 370/349.ccls. or
370/401.ccls. or 370/402.
ccls. or 370/411.ccls. or
370/413.ccls. or 370/428.
ccls. or 370/441.ccls. or
370/349.ccls. or 370/465.
ccls. or 370/468.ccls. or
370/352.ccls. or 370/389.
ccls. or 370/455.ccls. or
370/501.ccls. or 370/503.
ccls. or 375/E1.ccls. or
375/009.ccls. or 375/024.
ccls. or 375/130.ccls. or
375/146.ccls. or 375/152.
ccls. or 375/211.ccls. or
375/267.ccls. or 375/343.
ccls. or 375/347.ccls. or
379/93.ccls. or 380/2.ccls or
380/270.ccls or 380/282.ccls
OR 424/439.ccls. or 455/13.
ccls. or 455/25.ccls. or
455/69.ccls. or 455/231.ccls.
or 455/343.ccls. or 455/403.
ccls. or 455/406.ccls. or
455/408.ccls. or 455/410.
ccls. or 455/411.ccls. or
455/414.ccls. or 455/417.
ccls. or 455/422.ccls. or
455/424.ccls. or 455/426.
ccls. or 455/432.ccls. or
455/435.ccls. or 455/436.
ccls. or 455/442.ccls. or
455/446.ccls. or 455/452.
ccls. or 455/453.ccls. or
455/461.ccls. or 455/466.
ccls. or 455/450.ccls. or
455/502.ccls. or 455/522.
ccls. or 455/528.ccls. or
455/550.ccls. or 455/553.
ccls. or 455/558.ccls. or
455/561.ccls. or 455/566.

		ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management and data and packet and buffers and mobile)			
S7	9	(@ad- "20051026" and (s or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378. ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539. ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231. ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311. ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325. ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/331. ccls. or 370/335.ccls. or 370/337.ccls. or 370/338. ccls. or 370/342.ccls. or 370/349.ccls. or 370/350. ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/389. ccls. or 370/392.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395. ccls. or 370/349.ccls. or 370/401.ccls. or 370/402. ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON 2009/02/08 13:54

ccls. or 370/441.ccls. or
370/349.ccls. or 370/465.
ccls. or 370/468.ccls. or
370/352.ccls. or 370/389.
ccls. or 370/455.ccls. or
370/501.ccls. or 370/503.
ccls. or 375/E1.ccls. or
375/009.ccls. or 375/024.
ccls. or 375/130.ccls. or
375/146.ccls. or 375/152.
ccls. or 375/211.ccls. or
375/267.ccls. or 375/343.
ccls. or 375/347.ccls. or
379/93.ccls. or 380/2.ccls or
380/270.ccls or 380/282.ccls
OR 424/439.ccls. or 455/13.
ccls. or 455/25.ccls. or
455/69.ccls. or 455/231.ccls.
or 455/343.ccls. or 455/403.
ccls. or 455/406.ccls. or
455/408.ccls. or 455/410.
ccls. or 455/411.ccls. or
455/414.ccls. or 455/417.
ccls. or 455/422.ccls. or
455/424.ccls. or 455/426.
ccls. or 455/432.ccls. or
455/435.ccls. or 455/436.
ccls. or 455/442.ccls. or
455/446.ccls. or 455/452.
ccls. or 455/453.ccls. or
455/461.ccls. or 455/466.
ccls. or 455/450.ccls. or
455/502.ccls. or 455/522.
ccls. or 455/528.ccls. or
455/550.ccls. or 455/553.
ccls. or 455/558.ccls. or
455/561.ccls. or 455/566.
ccls. OR 514/338.ccls. OR
704/228.ccls. or 706/44.ccls.
or 707/8.ccls. or 709/223.
ccls. or 709/246.ccls. or
709/219.ccls. or 709/224.
ccls. or 709/227.ccls. or
709/228.ccls. or 709/229.
ccls. or 709/230.ccls. or
709/245.ccls. or 713/167.
ccls. or 713/168.ccls. or
713/170.ccls. or 714/732.
ccls. or 714/734.ccls. or
714/736.ccls. or 725/38.ccls.
or 726/3.ccls.) and
(management and data and
packet and buffers and
mobile) and discar\$9 and
(manag\$9 and buffer)

S8	2	(@ad<"20051026" and (s or a.ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "2\$2"/.clas. or "3\$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311.ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325.ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/331.ccls. or 370/335.ccls. or 370/337.ccls. or 370/338.ccls. or 370/342.ccls. or 370/349.ccls. or 370/350.ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/389.ccls. or 370/392.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395.ccls. or 370/349.ccls. or 370/401.ccls. or 370/402.ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.ccls. or 370/441.ccls. or 370/349.ccls. or 370/465.ccls. or 370/468.ccls. or 370/352.ccls. or 370/389.ccls. or 370/455.ccls. or 370/501.ccls. or 370/503.ccls. or 375/E1.ccls. or 375/009.ccls. or 375/024.ccls. or 375/130.ccls. or 375/146.ccls. or 375/152.ccls. or 375/211.ccls. or 375/267.ccls. or 375/343.ccls. or 375/347.ccls. or 379/93.ccls. or 380/2.ccls or 380/270.ccls or 380/282.ccls OR 424/439.ccls. or 455/13.ccls. or 455/25.ccls. or	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 14:19
----	---	--	------------------------	-----	----	---------------------

		455/69.ccls. or 455/231.ccls. or 455/343.ccls. or 455/403. ccls. or 455/406.ccls. or 455/408.ccls. or 455/410. ccls. or 455/411.ccls. or 455/414.ccls. or 455/417. ccls. or 455/422.ccls. or 455/424.ccls. or 455/426. ccls. or 455/432.ccls. or 455/435.ccls. or 455/436. ccls. or 455/442.ccls. or 455/446.ccls. or 455/452. ccls. or 455/453.ccls. or 455/461.ccls. or 455/466. ccls. or 455/450.ccls. or 455/502.ccls. or 455/522. ccls. or 455/528.ccls. or 455/550.ccls. or 455/553. ccls. or 455/558.ccls. or 455/561.ccls. or 455/566. ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228.ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223. ccls. or 709/246.ccls. or 709/219.ccls. or 709/224. ccls. or 709/227.ccls. or 709/228.ccls. or 709/229. ccls. or 709/230.ccls. or 709/245.ccls. or 713/167. ccls. or 713/168.ccls. or 713/170.ccls. or 714/732. ccls. or 714/734.ccls. or 714/736.ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (manag \$9 buffer) and discard\$9			
S9	13	(@ad< "20051026" and (the or in or an or a).ti.) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/. clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "3 \$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "\$52"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325. ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457. ccls. or 368/10.ccls. or	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON 2009/02/08 14:22

369/53.ccls or 370/231.ccls.
OR 370/252.ccls. or 370/310.
ccls. or 370/311.ccls. or
370/315.ccls. or 370/320.
ccls. or 370/325.ccls. or
370/328.ccls. or 370/329.
ccls. or 370/331.ccls. or
370/335.ccls. or 370/337.
ccls. or 370/338.ccls. or
370/342.ccls. or 370/349.
ccls. or 370/350.ccls. or
370/352.ccls. or 370/354.
ccls. or 370/389.ccls. or
370/392.ccls. or 370/394.
ccls. or 370/395.ccls. or
370/349.ccls. or 370/401.
ccls. or 370/402.ccls. or
370/411.ccls. or 370/413.
ccls. or 370/428.ccls. or
370/441.ccls. or 370/349.
ccls. or 370/465.ccls. or
370/468.ccls. or 370/352.
ccls. or 370/389.ccls. or
370/455.ccls. or 370/501.
ccls. or 370/503.ccls. or 375/
E1.ccls. or 375/009.ccls. or
375/024.ccls. or 375/130.
ccls. or 375/146.ccls. or
375/152.ccls. or 375/211.
ccls. or 375/267.ccls. or
375/343.ccls. or 375/347.
ccls. or 379/93.ccls. or
380/2.ccls or 380/270.ccls
or 380/282.ccls OR 424/439.
ccls. or 455/13.ccls. or
455/25.ccls. or 455/69.ccls.
or 455/231.ccls. or 455/343.
ccls. or 455/403.ccls. or
455/406.ccls. or 455/408.
ccls. or 455/410.ccls. or
455/411.ccls. or 455/414.
ccls. or 455/417.ccls. or
455/422.ccls. or 455/424.
ccls. or 455/426.ccls. or
455/432.ccls. or 455/435.
ccls. or 455/436.ccls. or
455/442.ccls. or 455/446.
ccls. or 455/452.ccls. or
455/453.ccls. or 455/461.
ccls. or 455/466.ccls. or
455/450.ccls. or 455/502.
ccls. or 455/522.ccls. or
455/528.ccls. or 455/550.
ccls. or 455/553.ccls. or
455/558.ccls. or 455/561.

		ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/219. ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/228. ccls. or 709/229.ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/167.ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/734.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (manag\$9 buffer)			
S11	97	(@ad-<"20051026">) and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/. clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "3 \$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325. ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457. ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310. ccls. or 370/311.ccls. or 370/315.ccls. or 370/320. ccls. or 370/325.ccls. or 370/328.ccls. or 370/329. ccls. or 370/331.ccls. or 370/335.ccls. or 370/337. ccls. or 370/338.ccls. or 370/342.ccls. or 370/349. ccls. or 370/350.ccls. or 370/352.ccls. or 370/354. ccls. or 370/389.ccls. or 370/392.ccls. or 370/394. ccls. or 370/395.ccls. or 370/349.ccls. or 370/401. ccls. or 370/402.ccls. or 370/411.ccls. or 370/413. ccls. or 370/428.ccls. or 370/441.ccls. or 370/349.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON 2009/02/08 14:25

ccls. or 370/465.ccls. or
370/468.ccls. or 370/352.
ccls. or 370/389.ccls. or
370/455.ccls. or 370/501.
ccls. or 370/503.ccls. or 375/
E1.ccls. or 375/009.ccls. or
375/024.ccls. or 375/130.
ccls. or 375/146.ccls. or
375/152.ccls. or 375/211.
ccls. or 375/267.ccls. or
375/343.ccls. or 375/347.
ccls. or 379/93.ccls. or
380/2.ccls or 380/270.ccls
or 380/282.ccls OR 424/439.
ccls. or 455/13.ccls. or
455/25.ccls. or 455/69.ccls.
or 455/231.ccls. or 455/343.
ccls. or 455/403.ccls. or
455/406.ccls. or 455/408.
ccls. or 455/410.ccls. or
455/411.ccls. or 455/414.
ccls. or 455/417.ccls. or
455/422.ccls. or 455/424.
ccls. or 455/426.ccls. or
455/432.ccls. or 455/435.
ccls. or 455/436.ccls. or
455/442.ccls. or 455/446.
ccls. or 455/452.ccls. or
455/453.ccls. or 455/461.
ccls. or 455/466.ccls. or
455/450.ccls. or 455/502.
ccls. or 455/522.ccls. or
455/528.ccls. or 455/550.
ccls. or 455/553.ccls. or
455/558.ccls. or 455/561.
ccls. or 455/566.ccls. OR
514/338.ccls. OR 704/228.
ccls. or 706/44.ccls. or
707/8.ccls. or 709/223.ccls.
or 709/246.ccls. or 709/219.
ccls. or 709/224.ccls. or
709/227.ccls. or 709/228.
ccls. or 709/229.ccls. or
709/230.ccls. or 709/245.
ccls. or 713/167.ccls. or
713/168.ccls. or 713/170.
ccls. or 714/732.ccls. or
714/734.ccls. or 714/736.
ccls. or 725/38.ccls. or
726/3.ccls.) and
(management and data and
packet and buffers and
mobile) and (manag\$9
buffer)

S12	45	@ad< "20051026") and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/.clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/.clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/.clas. OR "252"/.clas. or "3\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325.ccls. or 340/539.ccls. or 340/991.ccls. or 342/457.ccls. or 368/10.ccls. or 369/53.ccls or 370/231.ccls. OR 370/252.ccls. or 370/310.ccls. or 370/311.ccls. or 370/315.ccls. or 370/320.ccls. or 370/325.ccls. or 370/328.ccls. or 370/329.ccls. or 370/331.ccls. or 370/335.ccls. or 370/337.ccls. or 370/338.ccls. or 370/342.ccls. or 370/349.ccls. or 370/350.ccls. or 370/352.ccls. or 370/354.ccls. or 370/389.ccls. or 370/392.ccls. or 370/394.ccls. or 370/395.ccls. or 370/349.ccls. or 370/401.ccls. or 370/411.ccls. or 370/413.ccls. or 370/428.ccls. or 370/441.ccls. or 370/349.ccls. or 370/465.ccls. or 370/468.ccls. or 370/352.ccls. or 370/389.ccls. or 370/455.ccls. or 370/501.ccls. or 370/503.ccls. or 375/E1.ccls. or 375/009.ccls. or 375/024.ccls. or 375/130.ccls. or 375/146.ccls. or 375/152.ccls. or 375/211.ccls. or 375/267.ccls. or 375/343.ccls. or 375/347.ccls. or 379/93.ccls. or 380/2.ccls or 380/270.ccls or 380/282.ccls OR 424/439.ccls. or 455/13.ccls. or 455/25.ccls. or 455/69.ccls.	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 14:26
-----	----	---	------------------------	-----	----	---------------------

		or 455/231.ccls. or 455/343. ccls. or 455/403.ccls. or 455/406.ccls. or 455/408. ccls. or 455/410.ccls. or 455/411.ccls. or 455/414. ccls. or 455/417.ccls. or 455/422.ccls. or 455/424. ccls. or 455/426.ccls. or 455/432.ccls. or 455/435. ccls. or 455/436.ccls. or 455/442.ccls. or 455/446. ccls. or 455/452.ccls. or 455/453.ccls. or 455/461. ccls. or 455/466.ccls. or 455/450.ccls. or 455/502. ccls. or 455/522.ccls. or 455/528.ccls. or 455/550. ccls. or 455/553.ccls. or 455/558.ccls. or 455/561. ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/219. ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/228. ccls. or 709/229.ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/167.ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/734.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management and data and packet and buffers and mobile) and (manag\$9 buffer) and discs\$9				
S13	21	(@ad- "20051026") and ("370"/.clas. or "373"/.clas. or "375"/.clas. or "340"/. clas. or "455"/.clas. or "700"/.clas. or "704"/.clas. or "709"/.clas. or "714"/. clas. or "725"/.clas. or "514"/.clas. or "424"/.clas. or "235"/.clas. or "380"/. clas. OR "2\$2"/.clas. or "3 \$2"/.clas. or "4\$2"/.clas. or "5\$2"/.clas. or "7\$2"/.clas. OR 235/378.ccls. OR 235/380.ccls. or 340/7.ccls. or 340/309.ccls. or 340/325. ccls. or 340/539.ccls. or	US- PGPUB; USPAT	ADJ	ON	2009/02/08 14:34

340/991.ccls. or 342/457.
ccls. or 368/10.ccls. or
369/53.ccls or 370/231.ccls.
OR 370/252.ccls. or 370/310.
ccls. or 370/311.ccls. or
370/315.ccls. or 370/320.
ccls. or 370/325.ccls. or
370/328.ccls. or 370/329.
ccls. or 370/331.ccls. or
370/335.ccls. or 370/337.
ccls. or 370/338.ccls. or
370/342.ccls. or 370/349.
ccls. or 370/350.ccls. or
370/352.ccls. or 370/354.
ccls. or 370/389.ccls. or
370/392.ccls. or 370/394.
ccls. or 370/395.ccls. or
370/349.ccls. or 370/401.
ccls. or 370/402.ccls. or
370/411.ccls. or 370/413.
ccls. or 370/428.ccls. or
370/441.ccls. or 370/349.
ccls. or 370/465.ccls. or
370/468.ccls. or 370/352.
ccls. or 370/389.ccls. or
370/455.ccls. or 370/501.
ccls. or 370/503.ccls. or 375/
E1.ccls. or 375/009.ccls. or
375/024.ccls. or 375/130.
ccls. or 375/146.ccls. or
375/152.ccls. or 375/211.
ccls. or 375/267.ccls. or
375/343.ccls. or 375/347.
ccls. or 379/93.ccls. or
380/2.ccls or 380/270.ccls
or 380/282.ccls OR 424/439.
ccls. or 455/13.ccls. or
455/25.ccls. or 455/69.ccls.
or 455/231.ccls. or 455/343.
ccls. or 455/403.ccls. or
455/406.ccls. or 455/408.
ccls. or 455/410.ccls. or
455/411.ccls. or 455/414.
ccls. or 455/417.ccls. or
455/422.ccls. or 455/424.
ccls. or 455/426.ccls. or
455/432.ccls. or 455/435.
ccls. or 455/436.ccls. or
455/442.ccls. or 455/446.
ccls. or 455/452.ccls. or
455/453.ccls. or 455/461.
ccls. or 455/466.ccls. or
455/450.ccls. or 455/502.
ccls. or 455/522.ccls. or
455/528.ccls. or 455/550.

		ccls. or 455/553.ccls. or 455/558.ccls. or 455/561. ccls. or 455/566.ccls. OR 514/338.ccls. OR 704/228. ccls. or 706/44.ccls. or 707/8.ccls. or 709/223.ccls. or 709/246.ccls. or 709/219. ccls. or 709/224.ccls. or 709/227.ccls. or 709/228. ccls. or 709/229.ccls. or 709/230.ccls. or 709/245. ccls. or 713/167.ccls. or 713/168.ccls. or 713/170. ccls. or 714/732.ccls. or 714/734.ccls. or 714/736. ccls. or 725/38.ccls. or 726/3.ccls.) and (management) and (data packet) and (buffers and mobile) and (manag\$9 buffer) and disc\$9			
S15	3	Congestion control of AAL2 connections	US- PGPUB; USPAT	AND	ON 2009/02/08 15:57

2/11/2009 2:02:47 PM

C:\ Documents and Settings\mpatel4\My Documents\EAST\Workspaces\EAST Workspace -
10571606 - SegmentBuf_POST.wsp